

1358.

Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o Vojsci Crne Gore („Službeni list CG”, br. 51/17 i 34/19), Ministarstvo odbrane donijelo je

PRAVILNIK O ODIJEVANJU U VOJSCI CRNE GORE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži sadržaj i način vršenja poslova odijevanja u Vojsci Crne Gore (u daljem tekstu: Vojska).

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Poslovi odijevanja

Član 3

Pod poslovima odijevanja, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se razvrstavanje, kategorisanje, izdavanje, zamjena, održavanje, čuvanje, vraćanje i otpis vojne uniforme i druge odjevne opreme koju koriste lica u službi u Vojsci.

Razvrstavanje vojne uniforme

Član 4

Vojnu uniformu čine:

- službena uniforma,
- svečana uniforma,
- radna uniforma,
- vježbovno-terenska uniforma, i
- uniforma počasne garde.

Vojna uniforma izdaje se oficirima i podoficirima.

Vježbovno-terenska uniforma i uniforma počasne garde izdaju se vojnicima po ugovoru.

Vježbovno-terenska uniforma izdaje se vojnicima na obuci i licima u rezervnom sastavu Vojske.

Službena, svečana i vježbovno-terenska uniforma izdaju se kadetima.

Radna i vježbovno-terenska uniforma izdaju se civilnim licima u službi u Vojsci.

Razvrstavanje druge odjevne opreme

Član 5

Drugu odjevnu opremu koju koriste lica u službi u Vojsci čine:

- specijalna odjevna oprema,
- radno-zaštitna odjevna oprema,
- sportska odjevna oprema, i
- civilna odjevna oprema.

Specijalna odjevna oprema je oprema koja svojim tehničkim, funkcionalnim i zaštitnim svojstvima umanjuje negativne efekte nepovoljnih uslova pod kojima lica u službi u Vojsci obavljaju osnovne zadatke pojedinih specifičnih specijalnosti ili izvršavaju posebne zadatke.

Radno-zaštitna odjevna oprema je oprema koja licima u službi u Vojsci omogućava obavljanje određenih poslova u Vojsci, u skladu sa propisanim uslovima za rad, zaštitu zdravlja i održavanje lične i kolektivne higijene za njihovo formacijsko, odnosno radno mjesto ili vršenje pojedinih radnih obaveza.

Sportska odjevna oprema je oprema koju lica u službi u Vojsci koriste radi izvršenja sportskih aktivnosti.

Civilna odjevna oprema je oprema koja se izdaje licima u službi u Vojsci za vršenje posebnih zadataka, kad priroda i uslovi vršenja tih zadataka to zahtijevaju.

Interni akt

Član 6

Sastav kompleta, izgled, tehničke karakteristike, vrste materijala, način nošenja i rokove trajanja odjevne opreme iz člana 5 ovog pravilnika utvrđuju se internim aktom Ministarstva odbrane.

Kategorisanje

Član 7

Kategorisanje vojne uniforme i druge odjevne opreme je postupak kojim se vojnoj uniformi i drugoj odjevnoj opremi utvrđuje kvalitativno stanje, određivanjem kategorije ili prekategorizacijom u skladu sa stavom 2 ovog člana.

Kategorije vojne uniforme i druge odjevne opreme su:

- I kategorija - nova i potpuno ispravna vojna uniforma i druga odjevna oprema koja je uskladištena u jedinici Vojske koja vrši poslove logistike,

- II kategorija - vojna uniforma i druga odjevna oprema koja ima tragove upotrebe i djelimične pohabanosti, ali i dalje ima funkcionalna svojstva za korišćenje za potrebe izvođenja redovne obuke, rad i formiranje materijalnih rezervi, i

- III kategorija - vojna uniforma i druga odjevna oprema koja nema funkcionalna svojstva za korišćenje za potrebe izvođenja redovne obuke, rad i formiranje materijalnih rezervi i koja se isključuje iz upotrebe za osnovnu namjenu i predviđa za otpis (rashodovanje) ili druge namjene, donaciju ili prodaju.

Izuzetno od stava 2 alineja 3 ovog člana vojna uniforma i druga odjevna oprema III kategorije može se koristiti u slučaju angažovanja lica u službi u Vojsci na određenim poslovima, po naređenju načelnika Generalštaba Vojske.

Izdavanje

Član 8

Izdavanje vojne uniforme i druge odjevne opreme vrši se u skladu sa planom koji sačinjava organizaciona jedinica Generalštaba Vojske koja vrši poslove logistike.

Zamjena

Član 9

Lice koje ošteti, izgubi ili otuđi bilo koji dio izdate vojne uniforme i druge odjevne opreme dužno je da to prijavi svom pretpostavljenom, koji će od tog lica uzeti izjavu, na osnovu čega se može izvršiti zamjena djelova vojne uniforme i druge odjevne opreme.

Održavanje i čuvanje

Član 10

Održavanje i čuvanje vojne uniforme i druge odjevne opreme vrši se u skladu sa uputstvima proizvođača i aktima o održavanju i čuvanju intendantskih materijalnih sredstava.

Vraćanje

Član 11

Lice u službi u Vojsci, po prestanku službe u Vojsci, vraća vojnu uniformu i drugu odjevnu opremu.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, oficir i podoficir kojima prestaje služba u Vojsci uz „častan otpust“ ne vraćaju službenu i svečanu uniformu.

Lice u rezervnom sastavu Vojske vojnu uniformu vraća po prestanku službe u rezervnom sastavu Vojske, vojnik na obuci po završetku obuke, a kadet po završetku obrazovanja na vojnoj akademiji.

Otpis

Član 12

Vojna uniforma i druga odjevna oprema smatra se neupotrebljivom i predlaže za otpis:

- ako nema funkcionalna svojstva za korišćenje za potrebe izvođenja redovne obuke, rad i formiranje materijalnih rezervi, a popravka nije moguća ili je nerentabilna,
- ako se na bilo koji način kontaminira, tako da se ne može dovesti u ispravno stanje,
- ako je neugledna (promjeni boju, pohaba se i sl.), tako da vidno odstupa od standarda i normi iz akta iz člana 6 ovog pravilnika i akta kojim se propisuje način nošenja i izgled vojne uniforme,
- ako nije bezbjedna, ili
- istekom roka upotrebe, ako analiza upotrebljivosti pokaže da se ne može koristiti za druge namjene, donaciju ili prodaju.

Stupanje na snagu

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 12-040/21-4264/5

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Ministarka,
prof. dr **Olivera Injac**, s.r.

1359.

Na osnovu člana 34 Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Službeni list Republike Crne Gore”, br. 031/06 od 12.05.2006, 051/06 od 04.08.2006, 038/07 od 22.06.2007, Službeni list Crne Gore”, br. 002/11 od 12.01.2011, 008/11 od 04.02.2011, 031/17 od 12.05.2017) i Pravilnika o obrascu i načinu vođenja evidencije savjeta („Službeni list Crne Gore” br. 37/08), u postupku upisa savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice u evidenciju savjeta, postupajući po Zahtjevu br. 98/21 od 13.09.2021. godine za upis u evidenciju Romskog savjeta, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, donosi

R J E Š E N j E **O UPISU U EVIDENCIJU SAVJETA**

U evidenciju savjeta pod rednim brojem 21. upisuje se savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice pod nazivom Romski savjet.

Sjedište Romskog savjeta je na adresi: Kralja Nikole 41, 81000 Podgorica.

Shodno odredbama člana 33 stav 3 Zakona o manjinskim pravima i slobodama, savjet je izabran na period od četiri godine.

Ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Romskog savjeta je Ana Popović.

Rješenje će se objaviti u „Službenom listu Crne Gore”.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 34 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama propisano je da evidenciju savjeta vodi Ministarstvo.

Na osnovu člana 34 stav 3 Zakona o manjinskim pravima i slobodama, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava donijelo je Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije savjeta.

Članom 3 stav 1 Pravilnika o obrascu i načinu vođenja evidencije savjeta, propisano je da se upis u evidenciju vrši po prijavi ovlašćenog lica.

Zahtjevom za upis u evidenciju savjeta, br. 98/21 od 13.09.2021. godine, Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava obratio se Romski savjet u Crnoj Gori:

Uz prijavu za upis, shodno članu 3 stav 2 Pravilnika, dostavljena je sledeća dokumentacija:

- Zapisnik sa konstitutivne sjednice održane 28. 07. 2021. godine;
- Akt o izboru predsjednika Romskog savjeta u Crnoj Gori;
- Izveštaj izborne komisije Romskog savjeta u Crnoj Gori.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava konstatuje da su se stekli propisani uslovi za upis Romskog savjeta u evidenciju savjeta.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.

Upustvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 30 dana od dana prijema istog.

Br. 01-081/21-9448-1

Podgorica, 6.10.2021. godine

Ministar - rukovodilac,
mr **Sergej Sekulović**, s.r.

1360.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, na osnovu člana 15 Zakona o političkim partijama («Sl. list RCG» br. 21/04 i «Sl.list CG», br.59/11) u postupku upisa političke partije naziva GRAĐANSKI POKRET CRNE GORE, skraćenog naziva GPCG, postupajući po prijavi od 01.09.2021. godine, donosi

R J E Š E N j E

1. U Registar političkih partija, u Knjigu br. I, pod rednim brojem 74 upisuje se politička partija naziva GRAĐANSKI POKRET CRNE GORE, skraćenog naziva GPCG .
2. Skraćeni naziva političke partije je GPCG.
3. Sjedište Partije je u Podgorici, ul. Kralja Nikole, br.12.
4. Statut Partije je usvojen na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 30.08.2021. godine.
5. Program Partije je usvojen na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 30.08.2021. godine.
6. Partiju naziva naziva “GRAĐANSKI POKRET CRNE GORE”, skraćenog naziva GPCG, zastupaće Jelena Radonjić.

O b r a z l o ž e n j e

Politička partija naziva “GRAĐANSKI POKRET CRNE GORE”, skraćenog naziva GPCG obratila se Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija, prijavom br UPI 01-055/21-1592 od 01.09.2021.godine, radi upisa u Registar političkih partija. Uz prijavu su dostavljena sva potrebna dokumenta.

U prilogu prijave dostavljeni su Statut, Program partije i Odluka o osnivanju partije, čiji sastavni dio su izjave osnivača o osnivanju partije, potpisane i ovjerene od strane notara.

Kako su uz prijavu za upis u Registar priložena sva potrebna dokumenta propisana odredbom člana 14 Zakona o političkim partijama, to je Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, u skladu sa odredbom člana 15 istog zakona odlučilo kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Pravna pouka:Protiv ovog rješenja može se podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od prijema rješenja.

Br: UPI 01-055/21-1592/2

Podgorica, 20. septembar 2021. godine

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija,
Direktorat za efikasnu implementaciju dobre javne uprave,
v.d. Generalne direktorice,
mr **Milijana Vukotić - Jelušić, s.r**

1361.

Na osnovu člana 46 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17) i člana 16 Zakona o političkim partijama ("Službeni list RCG", broj 21/04 i "Službeni list CG", broj 59/11), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, postupajući po prijavi političke partije „Građanski pokret URA”, od 07.09.2021. godine, donosi

R J E Š E N j E

U Registar političkih partija, Knjiga br. I, redni broj 64, u rubrikama 9 i 10 vrši se upis promjene činjenica o usvajanju izmjena i dopuna Statuta i izmjeni i dopuni Programa partije, političke partije „Građanski pokret URA”, usvojene na III redovnom Kongresu partije, koji je održan dana 04.07.2021. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova, broj 01-UPI-006/16-3419/4 od 01.08.2016. godine, upisana je u Registar političkih partija, Partija „Građanski pokret URA”, sa sjedištem u Podgorici, pod rednim brojem 64.

Prijavom broj UPI 05-055/21-1595 od 07.09.2021. godine i dopune prijave broj UPI 01-055/21-1595/3 od 23.09.2021. godine, lice ovlašćeno za zastupanje navedene političke partije – dr Dritan Abazović, obratilo se za upis promjene činjenica. Uz dostavljenu prijavu i dopunu prijave, dostavljena je Odluka III redovnog Kongresa o usvajanju izmjene i dopune Statuta i Odluka o izmjeni i dopuni Programa partije od 04.07.2021. godine.

Zakonom o političkim partijama, članom 16 propisano je da je lice ovlašćeno za zastupanje partije dužno da u slučaju izvršenih promjena u statutu i programu partije i u slučaju izbora novog lica za zastupanje partije, podnese prijavu kod nadležnog organa za upis novih podataka. Saglasno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema Rješenja.

Broj: UPI 08-055/21-1595/4

Podgorica, 1. oktobar 2021. godine

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija,
Direktorat za efikasnu implementaciju dobre javne uprave,
v.d. Generalne direktorice,
mr **Milijana Vukotić - Jelušić**, s.r

1362.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, na osnovu člana 46 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17) i člana 16 Zakona o političkim partijama ("Službeni list RCG", broj 21/04 i "Službeni list CG", broj 59/11) postupajući po prijavi političke partije "PATRIOTSKO KOMITSKI SAVEZ" od 22.07.2021. godine, donosi

R J E Š E N J E

U Registar političkih partija, Knjiga br. I, redni broj 45 u rubrici 11 vrši se upis promjene činjenice o izboru novog lica ovlašćenog za zastupanje političke partije "PATRIOTSKO KOMITSKI SAVEZ", usvojene na sjednici Glavnog odbora, dana 03.06.2021. godine.

Novo lice ovlašćeno za zastupanje je mr Danica Popović.

O b r a z l o ž e n j e

Rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova, broj 05-006/12-7057/1 od 24.05.2012. godine, upisana je u Registar političkih partija, Partija "POKRET VLADAVINE PRAVA", koja je Rješenjem br. UPI 06-055/20-2804/4 od 17.11.2020. godine, izvršila promjenu naziva u naziv "PATRIOTSKO KOMITSKI SAVEZ", sa sjedištem u Podgorici, pod rednim brojem 45.

Prijavom broj UPI-05/1-055/21-1447 od 22.07.2021. godine i dopunom prijave od 11.08.2021. godine, lice ovlašćeno za zastupanje navedene političke partije - mr Danica Popović, obratilo se za upis promjene činjenice. Uz dostavljenu prijavu i dopunu prijave, dostavljena je i Odluka Glavnog odbora o izmjeni lica ovlašćenog za zastupanje partije od 03.06.2021. godine.

Zakonom o političkim partijama, članom 16 propisano je da je lice ovlašćeno za zastupanje partije dužno da u slučaju izvršenih promjena u statutu i programu partije i u slučaju izbora novog lica za zastupanje partije, podnese prijavu kod nadležnog organa za upis novih podataka.

Saglasno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor u roku od 20 dana od dana prijema istog, pred Upravnim sudom Crne Gore.

Br: UPI 08-055/21-1447/4

Podgorica, 7. oktobar 2021. godine

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija,
Direktorat za efikasnu implementaciju dobre javne uprave,
v.d. Generalne direktorice,
mr **Milijana Vukotić - Jelušić**, s.r

1363.

Na osnovu člana 184a stav 9 Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe ("Službeni list CG", br. 62/13, 47/15, 71/17 i 77/20), Ministarstvo kapitalnih investicija donijelo je

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU RIZIČNOG PROFILA STRANOG PLOVNOG OBJEKTA

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se rizični profil stranog plovnog objekta.

Utvrđivanje rizičnog profila stranog plovnog objekta

Član 2

Rizični profil stranog plovnog objekta utvrđuje se na osnovu opštih i istorijskih parametara.

Kriterijumi opštih i istorijski parametara na osnovu kojih se dodjeljuje visoki, srednji i niski rizični profil stranog plovnog objekta, dati su u Prilogu koji čini sastavni dio ovog pravilnika (Tabeli 1).

Svaki kriterijum iz stava 2 ovog člana ima ocjenu koja utiče na utvrđivanje ukupnog rizičnog profila stranog plovnog objekta.

Strani plovni objekti visokog rizika

Član 3

Strani plovni objekti visokog rizika su strani plovni objekti koji ispunjavaju kriterijume u ukupnoj vrijednosti od pet ili više rizičnih poena u skladu sa Prilogom (Tabela 1).

Strani plovni objekti niskog rizika

Član 4

Strani plovni objekti niskog rizika su strani plovni objekti koji ispunjavaju kriterijume parametara niskog rizika i koji su imali makar jedan inspekcijski pregled u predhodnih 36 mjeseci u regionu Pariškog memoranduma o razumijevanju o kontroli države luke (u daljem tekstu: Paris MoU).

Strani plovni objekti srednjeg rizika

Član 5

Strani plovni objekti srednjeg rizika su strani plovni objekti koji ne ispunjavaju kriterijume parametara niskog i visokog rizika u skladu sa Prilogom (Tabela 1) i koji su imali makar jedan inspekcijski pregled u predhodnih 12 mjeseci u regionu Paris MoU.

Računanje rizičnog profila stranog plovnog objekta

Član 6

Rizični profil stranog plovnog objekta računa se na dnevnoj osnovi uzimajući u obzir promjene dinamičkih parametara (starost i istorijski podaci) u predhodnih 36 mjeseci i rezultate uspješnosti kompanije.

Nakon svakog inspekcijskog pregleda i ukoliko dođe do promjene podataka relevantnih tabela Paris MoU o razumijevanju o kontroli države luke (Paris MoU) o pozicioniranju Države zastave i priznate organizacije, vrši se ponovno računanje rizičnog profila stranog plovnog objekta.

Parametri rizičnog profila stranog plovnog objekta

Član 7

Rizični profil stranog plovnog objekta se utvrđuje na osnovu sljedećih parametara:

- 1) vrste stranog plovnog objekta;
- 2) starosti stranog plovnog objekta;
- 3) crne, sive i bijele liste države zastave;
- 4) kontrole Međunarodne pomorske organizacije (u daljem tekstu: „IMO revizija“);
- 5) rezultata priznatih organizacija;
- 6) rezultati kompanije;
- 7) indeks nedostataka;
- 8) indeks zadržavanja stranih plovnih objekata; i
- 9) matrica poslovanja kompanije.

Vrsta stranog plovnog objekta

Član 8

Vrsta stranog plovnog objekta utvrđuje se u skladu sa članom 184b stav 3 Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe.

Starost stranog plovnog objekta

Član 9

Starost stranog plovnog objekta utvrđuje se na osnovu datuma polaganja kobilice, u formatu dan/mjesec/godina (*dd/mm/gggg*), koji je evidentiran u pomorskom informacionom sistemu.

Strani plovni objekat navršava više od 12 godina na dan *dd/mm/gggg+12 godina*.

Ako je u pomorskom informacionom sistemu navedena samo godina polaganja kobilice, u tom slučaju strani plovni objekat navršava više od 12 godina na dan *31/12/gggg+12 godina*.

Crna, siva i bijela lista Države zastave

Član 10

Crna, siva i bijela lista države zastave utvrđuju se na godišnjem nivou uzimajući u obzir istoriju inspekcijskih pregleda i zadržavanja plovnih objekata te države u predhodne tri kalendarske godine.

IMO revizija

Član 11

Ispunjenost kriterijuma IMO revizije utvrđuje se na osnovu pisane potvrde koju Država zastave dostavlja Sekretarijatu Paris MoU da su konačan izvještaj o kontroli, uključujući i korektivni akcioni plan pripremljen u skladu sa „Okvirom i postupcima vršenja revizije države članice IMO-a” (IMO Rezolucija A.1067(28)).

Rezultat Paris MoU priznate organizacije

Član 12

Rezultat Paris MoU priznate organizacije se utvrđuje na godišnjem nivou uzimajući u obzir istoriju obavljenih inspekcijskih pregleda i zadržavanja plovnih objekata sertifikovanih od te priznate organizacije u predhodne tri kalendarske godine.

Rezultat kompanije

Član 13

Rezultat kompanije uzima u obzir istorijske podatke o zadržavanjima i nedostacima svih plovnih objekata u floti te kompanije za period dok je kompanija bila ISM kompanija tih plovnih objekata.

Prema rezultatima, kompanije se rangiraju kao „veoma loše“, „loše“, „srednje“ i „dobre“.

Utvrđivanje rezultata kompanije se vrši na dnevnoj bazi i na osnovu tekućeg perioda od 36 mjeseci.

Rezultati kompanije koja nije imala inspekciju u posljednjih 36 mjeseci ocjenjuju se kao „srednji“.

Formula za izračunavanje rezultata kompanije se sastoji iz dva elementa, indeks nedostataka i indeks zadržavanja plovnog objekta.

Indeks nedostataka

Član 14

Indeks nedostataka predstavlja koeficijent ukupnih poena svih nedostataka svih plovnih objekata u floti kompanije u odnosu na broj inspekcijskih pregleda svih plovnih objekata u floti kompanije u proteklih 36 mjeseci.

Koeficijent iz stava 1 ovog člana se upoređuje sa prosjekom svih pregledanih plovnih objekata u regionu Paris MoU u protekle tri kalendarske godine kako bi se odredilo da li je indeks prosječan, iznad prosjeka ili ispod prosjeka u skladu sa Prilogom (Tabela 2).

Svaki nedostatak koji se odnosi na upravljanje sigurnošću kompanije i plovnog objekta (ISM Pravilnik) ocjenjuje se sa pet poena, dok se ostali nedostaci vrednuju sa jednim poenom.

Indeks zadržavanja

Član 15

Indeks zadržavanja plovnih objekata predstavlja koeficijent broja zadržavanja svih plovnih objekata u floti te kompanije u odnosu na broj pregleda svih plovnih objekata u floti kompanije u proteklih 36 mjeseci.

Koeficijent iz stava 1 ovog člana se upoređuje sa prosjekom svih pregledanih plovnih objekata u Paris MoU regionu u protekle tri kalendarske godine kako bi se odredilo da li je indeks prosječan, iznad prosjeka ili ispod prosjeka u skladu sa Prilogom (Tabela 3).

Ako je inspektor nad stranim plovnim objektima donio rješenje o zabrani uplovljenja stranog plovnog objekta u posljednjih 36 mjeseci bilo kom plovnom objektu u floti te kompanije, Indeks zadržavanja kompanije je automatski „iznad prosjeka“ bez obzira na ostale rezultate inspekcijskog pregleda.

Matrica poslovanja kompanije

Član 16

Matrica poslovanja kompanije predstavlja zbirni rezultat utvrđenih indeksa nedostataka i zadržavanja datih u Prilogu (Tabela 4).

Stupanje na snagu

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 08-345/21-8550/1

Podgorica, 28. septembra 2021. godine

Ministar,
Mladen Bojanić, s.r.

Rizični profil stranog plovnog objekta

		Profil					
		Brod visokog rizika (HRS)		Brod srednjeg rizika (SRS)	Brod niskog rizika (LRS)		
Opšti parametri		Kriterijumi	Rizični Poeni	Kriterijumi	Kriterijumi		
1	Vrsta broda	Tankeri za hemikalije Brodovi za prevoz gasa Tankeri za naftu Brodovi za prevoz rasutih tereta Putnički brodovi NLS - tanker	2	Brod ni visokog ni niskog rizika	Sve vrste		
2	Starost broda ¹	Sve vrste > 12 godina	1		Sve starosti		
3a	Zastava broda	Lista BGV ²	Crna- VHR, HR, M do HR		2	Bijela	
					Crna -MR		1
3b		IMO revizija ³	-		-	DA	
4a	Priznata organizacija	Rezultati ⁴	H		-	Uspješno	
			M		-		
			L		Loše		1
			VL		Veoma loše		
4b		Organizacije priznate od strane jedne ili više Država članica Paris MoR	-		-	DA	
5	Kompanija	Poslovanje ⁵	H	-	Uspješno		
			M	-	-		
			L	Loše	-		
			VL	Veoma loše	2		
Istorijski parametri							
6	Broj nedostataka utvrđenih pri svakom inspekcijskom pregledu u prethodnih 36 mjeseci	Nedostaci	Ne ispunjava uslove	-	≤5 (i najmanje jedan inspekcijski pregled izvršen u proteklih 36 mjeseci)		
7	Broj zadržavanja u prethodnih 36 mjeseci	Zadržavanja	≥ 2 zadržavanja	1	Nema zadržavanja		

1 skladu sa članom 9 ovog pravilnika

2 u skladu sa formulom iz Godišnjeg izvještaja (član 10 ovog pravilnika)

3 u skladu sa stavom 1 član 11 ovog pravilnika

4 u skladu sa formulom iz Godišnjeg izvještaja (član 12 ovog pravilnika)

5 u skladu sa čl. 13, 14, 15 i 16 ovog pravilnika

Tabela 2

Određivanje indeksa nedostataka stranog plovnog objekta

Indeks nedostataka	Poeni za nedostatke po inspekciji
Iznad prosjeka	> 2 iznad prosjeka PMoR
Prosječan	PMoR prosjek \pm 2
Ispod prosjeka	> 2 ispod prosjeka PMoR

Tabela 3

Određivanje indeksa zadržavanja stranog plovnog objekta

Indeks zadržavanja plovnih objekata	Stopa zadržavanja
Iznad prosjeka	> 2 iznad prosjeka PMoR
Prosječan	PMoR prosjek \pm 2 %
Ispod prosjeka	> 2 ispod prosjeka PMoR

Tabela 4

Matrica rezultata kompanije

Indeks zadržavanja	Indeks nedostataka	Rezultati kompanije
iznad prosjeka	iznad prosjeka	veoma loše
iznad prosjeka	prosječan	loše
iznad prosjeka	ispod prosjeka	
prosječan	iznad prosjeka	
ispod prosjeka	iznad prosjeka	srednje
prosječan	prosječan	
prosječan	ispod prosjeka	
ispod prosjeka	prosječan	dobro
ispod prosjeka	ispod prosjeka	

1364.

Na osnovu člana 58 stav 3 Zakona o putevima ("Službeni list CG", broj 82/20), Ministarstvo kapitalnih investicija, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, donijelo je

PRAVILNIK O MINIMALNO-BEZBJEDNOSNIM USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU TUNELI

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se minimalno-bezbjednosni uslovi koje radi sprečavanja ugrožavanja ljudskih života, životne sredine, tunelskih instalacija i pružanja zaštite u slučaju nezgode, treba da ispunjava tunel na državnom putu koji pripada transevropskoj putnoj mreži i čija dužina prelazi 500 m.

Minimalno-bezbjedonosni uslovi

Član 2

Minimalno-bezbjednosni uslovi podrazumijevaju primjenu mjera bezbjednosti i zahtjeve u vezi saobraćajne signalizacije, a u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja u tunelu.

Analiza rizika

Član 3

Mjere bezbjednosti koje se preduzimaju radi povećanja bezbjednosti, odnosno smanjenja rizika u tunelu određuju se na osnovu analize rizika.

Analizom rizika procjenjuju se kritična stanja koja mogu da se jave prilikom projektovanja novog, odnosno rekonstrukcije postojećeg tunela u slučaju kada bilo koji element tunela odstupa od vrijednosti parametara utvrđenih ovim pravilnikom.

Analizom rizika određuju se dodatne mjere bezbjednosti koje se preduzimaju radi povećanja bezbjednosti, odnosno smanjenja rizika u datom tunelu (smanjenje evakuacionog puta, smanjenje udaljenosti poprečnih puteva za hitne službe, povećanje otpornosti na požar građevinskih konstrukcija i opreme, pozicioniranje vatrogasne službe sa definisanjem specijalne opreme, dodatna saobraćajna signalizacija, integralno upravljanje bezbjednosnim sistemima u nezgodama i slično).

Značenje izraza

Član 4

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

- 1) **tunel** obuhvata građevinsku konstrukciju tunela (portalne građevine, primarna i sekundarna tunelska obloga, poprečne veze i kolovozna konstrukcija) i infrastrukturu tunela (odvođenje vode, oprema tunela, saobraćajna signalizacija i oprema i ostale instalacije u tunelu);
- 2) **analiza rizika** je detaljna procjena rizika za određeni tunel, pri čemu se u obzir uzimaju svi projektni faktori i saobraćajni uslovi koji utiču na bezbjednost, a naročito karakteristike i vrsta saobraćaja, dužina i geometrija tunela, kao i prognozirani broj teških teretnih vozila na dan;

- 3) **plan hitnih intervencija** je dokument kojim se definišu procedure i način postupanja lica zaposlenih u tunelu, kao i drugih spoljnih službi i organa u slučaju opasnosti u tunelu kada je ugrožena bezbjednost učesnika u saobraćaju;
- 4) **saobraćajno opterećenje** je prosječan godišnji dnevni saobraćaj (PGDS) kroz tunel po saobraćajnoj traci na dan, računajući svako motorno vozilo kao jednu jedinicu;
- 5) **dužina tunela** je dužina najduže saobraćajne trake izmjerene na potpuno zatvorenom dijelu tunela;
- 6) **hitne službe** su sve lokalne službe, bilo da su javne, privatne ili dio zaposlenih na održavanju tunela, koje intervenišu u slučaju opasnosti u tunelu, a naročito policija, vatrogasna služba i ekipe za spašavanje;
- 7) **servisna tunelska cijev** je pomoćna tunelska cijev koja služi i za evakuaciju korisnika glavne tunelske cijevi u slučaju opasnosti u tunelu i omogućava pristup vozilima hitnih službi do glavne tunelske cijevi.

Mjere bezbjednosti

Član 5

Mjere bezbjednosti su:

- 1) infrastrukturne mjere koje čine:
 - strukturne mjere koje se odnose na: broj tunelskih cijevi i saobraćajnih traka, geometrija tunela, staze i izlazi za slučaj opasnosti, pristup za hitne službe, zaustavne površine, odvođenje tečnosti;
 - tehničke mjere koje se odnose na rasvjetu, ventilaciju, stanice za slučaj opasnosti, odvođenje vode, upravljački centar, sistem nadzora, opremu za zatvaranje tunela, komunikacione sisteme, snabdijevanje električnom energijom u slučajevima opasnosti i otpornost opreme na požar.
- 2) mjere koje se odnose na korišćenje tunela (način rada u tunelu, plan hitnih intervencija, radovi u tunelu, postupanje u slučaju opasnosti u tunelu, aktivnosti upravljačkog centra, zatvaranje tunela i alternativni putni pravci, prevoz opasnih materija, preticanje teških teretnih vozila u tunelu, bezbjedno rastojanje između vozila).

Mjere bezbjednosti zasnovane su na sljedećim osnovnim parametrima:

- dužina tunela;
- broj tunelskih cijevi;
- broj saobraćajnih traka;
- geometrija poprečnog presjeka;
- usaglašavanje vertikalnih i horizontalnih elemenata puta i putnih objekata sa elementima tunela;
- vrsta konstrukcije (tunelske i kolovozne) i površinske karakteristike kolovozne konstrukcije;
- jednosmjerni ili dvosmjerni saobraćaj;
- saobraćajno opterećenje po tunelskoj cijevi (uključujući i vremensku raspodjelu);
- rizik od zagušenja saobraćaja (dnevni ili sezonski);
- vrijeme odziva hitnih službi;
- procenat učešća teških teretnih motornih vozila u ukupnom saobraćaju u tunelu (izražen u procentima);
- procentualno učešće vozila koja prevoze opasne materije i vrsta opasnih materija;
- građevinske i saobraćajne karakteristike pristupnih puteva;
- širina saobraćajne trake;
- brzina kretanja vozila;

- terensko okruženje i meteorološki uslovi.

Pored mjera iz stava 1 ovog člana u tunelu treba da se sprovedu mjere koje se odnose na bezbjednost u skladu sa propisima kojima se uređuju planiranje i izgradnja objekata i zaštita od požara.

Infrastrukturne mjere iz stava 1 ovog člana date su u Prilogu 1.

Saobraćajno opterećenje

Član 6

U slučaju da broj teretnih motornih vozila, odnosno skupa vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 t, prelazi 15% prosječnog godišnjeg dnevnog saobraćaja ili kada prosječan sezonski dnevni saobraćaj prelazi prosječni godišnji dnevni saobraćaj za više od 50% sprovodi se analiza rizika u skladu sa članom 3 ovog pravilnika.

Broj tunelskih cijevi i saobraćajnih traka

Član 7

Za tunele, kod kojih je očekivano saobraćajno opterećenje veće od 10.000 vozila po saobraćajnoj traci na dan u periodu od 15 godina, planira se izgradnja dvije tunelske cijevi sa jednosmjernim saobraćajem.

Broj saobraćajnih traka, osim zaustavne trake, u tunelu i van tunela treba da bude isti.

Izmjena broja saobraćajnih traka vrši se na udaljenosti od portala tunela, koja treba da bude najmanje jednaka rastojanju koje vozilo koje se kreće najvećom dozvoljenom brzinom pređe za deset sekundi.

U slučaju da terenski uslovi ne omogućavaju izmjenu broja saobraćajnih traka u skladu sa stavom 3 ovog člana, preduzimaju se dodatne, odnosno pojačane mjere, radi povećanja bezbjednosti saobraćaja.

Geometrija tunela

Član 8

U novim tunelima nije dozvoljen uzdužni nagib veći od 5%, osim ako zbog terenskih uslova nije moguće drugo rješenje.

U tunelima sa uzdužnim nagibom većim od 3%, na osnovu analize rizika, preduzimaju se dodatne i/ili pojačane mjere da bi se povećala bezbjednost saobraćaja.

Ako je širina trake za spora vozila manja od 3,5 m, a dozvoljen je saobraćaj teretnim motornim vozilima, na osnovu analize rizika preduzimaju se dodatne i/ili pojačane mjere, sa ciljem povećanja bezbjednosti saobraćaja.

Ulazni prostor tunela oblikuje se na način da onemogući nalet vozila na portal tunela.

Širina saobraćajnih traka u tunelu treba da bude kao i širina saobraćajnih traka na dijelu puta ispred i iza tunela.

Staze i izlazi za slučaj opasnosti

Član 9

U novim tunelima koji nemaju zaustavnu traku, obezbjeđuju se pješačke staze za slučajeve opasnosti koje se koriste u slučaju kvara vozila ili nezgode.

Izuzetno od stava 1 ovog člana pješačke staze za slučaj opasnosti se ne obezbjeđuju ako konstruktivne karakteristike tunela to ne dozvoljavaju, ili ako dozvoljavaju samo uz nesrazmjerne troškove, a tunel je namijenjen odvijanju jednosmjernog saobraćaja i opremljen sistemom stalnog video nadzora i sistemom za zatvaranje saobraćajnih traka.

U postojećim tunelima koji nemaju zaustavnu traku i pješačke staze za slučajevne opasnosti, na osnovu analize rizika, preduzimaju se dodatne, odnosno pojačane mjere radi povećanja bezbjednosti saobraćaja.

Izlazima za slučaj opasnosti smatraju se izlazi koji korisnicima omogućavaju napuštanje tunela bez vozila i odlazak na bezbjedno mjesto u slučaju požara ili nezgode, kao i pješački pristup tunelu za hitne službe, a naročito:

- 1) direktni izlazi iz tunela u spoljašnji prostor;
- 2) poprečni prolazi između tunelskih cijevi;
- 3) izlazi na galeriju za slučaj opasnosti;
- 4) poprečni izlazi u servisnu cijev;
- 5) skloništa sa izlaznim putem na bezbjedan prostor koji je odvojen od tunelske cijevi.

Izlazi za slučaj opasnosti izvode se i ako analiza rizika, uključujući i parametar o razdaljini i brzini širenja dima u tunelu, pokazuje da ventilacija i druge sigurnosne mjere nijesu dovoljna garancija za bezbjednost korisnika tunela.

U novim tunelima izvode se izlazi za slučaj opasnosti, ako je saobraćajno opterećenje veće od 2.000 vozila po saobraćajnoj traci na dan.

U postojećim tunelima čija je dužina veća od 1.000 m, a saobraćajno opterećenje veće od 2.000 vozila po saobraćajnoj traci na dan, analizom rizika ocjenjuju se izvodljivost i efekti izgradnje novih izlaza u slučaju opasnosti.

Udaljenost između dva izlaza za slučaj opasnosti ne može biti veća od 500 m.

Radi sprečavanja prodora dima i toplote u evakuacione puteve iza izlaza u slučaju opasnosti, koriste se građevinske konstrukcije otporne na požar, uključujući i vrata otporna na požar, iste otpornosti na požar kao i konstrukcija tunela.

Skloništa se grade sa izlazima za evakuaciju prema otvorenom prostoru.

Pristup za hitne službe

Član 10

U tunelu sa dvije tunelske cijevi ili sa servisnom tunelskom cijevi, izvode se poprečne veze pogodne za prolazak vozila hitnih službi i evakuaciju korisnika tunela, na rastojanjima ne većim od 1.500 m koje se zatvaraju građevinskim konstrukcijama, uključujući i vrata otporna na požar, iste otpornosti na požar kao i konstrukcija tunela.

Ako je to terenski moguće, izvan tunela sa dvije ili više tunelskih cijevi omogućava se prolaz kroz razdjelnu zaštitnu ogradu (razdijelni pojas) da bi se službama za hitne intervencije obezbijedio prilaz svakoj tunelskoj cijevi.

Zaustavne površine

Član 11

U novom tunelu sa dvosmjernim tokom saobraćaja dužine veće od 1.500 m i saobraćajnog opterećenja većeg od 2.000 vozila po saobraćajnoj traci na dan, izvode se zaustavne površine na međusobnoj udaljenosti od najviše 1.000 m u slučaju kada ne postoji zaustavna traka.

U postojećem tunelu sa dvosmjernim tokom saobraćaja dužine veće od 1.500 m i saobraćajnog opterećenja većeg od 2.000 vozila po saobraćajnoj traci na dan, u kojima nema zaustavnih traka, mora da se ocijeni izvodljivost i efikasnost primjene zaustavnih površina.

Zaustavne površine se ne izvode ako:

- 1) konstruktivne karakteristike tunela to ne dozvoljavaju, ili dozvoljavaju uz nesrazmjerne troškove;

2) je ukupna širina dijela tunela u koji vozila imaju pristup, ne računajući uzdignute djelove i normalne saobraćajne trake, jednaka najmanje širini jedne normalne saobraćajne trake.

Na početku zaustavne površine, u smjeru vožnje, izvode se stanice za slučaj opasnosti.

Prednji zid zaustavne površine potrebno je izgraditi sa nagibom od $\leq 1:3$ u smjeru saobraćaja.

Izuzetno od stava 5 ovog člana prednji zid zaustavne površine može se obezbijediti i preko pasivnih uređaja za bezbjednost saobraćaja.

Odvođenje tečnosti

Član 12

U slučaju da je u tunelu dozvoljen prevoz opasnih materija, sistem odvođenja tečnosti sa kolovoza mora da obezbijedi odvođenje zapaljivih i otrovnih tečnosti sa kolovoza i da onemogući širenje požara, otrovnih i drugih gasova i dima kroz odvodne cijevi unutar tunelske cijevi i između dvije tunelske cijevi, a razlivena zapaljiva i otrovna tečnosti sakupljaju se u posebno izgrađenim separatorima, gdje se odvajaju od ostalih voda.

Ako se u postojećim tunelima ne mogu sprovesti mjere iz stava 1 ovoga člana, analizom rizika će se procjeniti da li je prevoz opasnih materija u tim tunelima dozvoljen.

Otpornost tunelske konstrukcije na požar

Član 13

Konstrukcija tunela (obloga) treba da bude otporna na požar u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od požara.

Rasvjeta

Član 14

Rasvjeta tunela treba da omogući odgovarajuću vidljivost danju i noću u ulazno/izlaznim zonama tunela, kao i u njihovoj unutrašnjosti.

Sistem osvijetljenja tunela podrazumijeva osvijetljenje posebnih zona: zona prilaza, zona praga, prelazne zone, zone unutrašnjosti i izlazne zone.

U slučaju kvara napajanja električnom energijom, izvodi se sigurnosna rasvjeta koja treba da omogući minimalnu vidljivost za evakuaciju korisnika tunela u njihovim vozilima.

Osvjetljenje za evakuaciju lica iz tunela postavlja se na visini ne većoj od 1,5 m tako da obezbjeđuje dovoljnu vidljivost, i mora se obezbijediti usmjeravanje lica za napuštanje tunela pješke u slučaju havarije ili hitnog slučaja.

Ventilacija

Član 15

Mehanički sistem ventilacije postavlja se u tunelu dužem od 1.000 m sa saobraćajnim opterećenjem većim od 2.000 vozila po saobraćajnoj traci na dan.

U tunelima gdje je primjenjen mehanički sistem ventilacije obavezno je prikupljanje podataka o brzini strujanja i kvalitetu vazduha u tunelu kao i uticajnih meteoroloških podataka na ulaznom i izlaznom portalu tunela i korišćenje tih podataka u izradi plana rada sistema za odimljavanje tunela.

U tunelu sa dvosmjernim, odnosno zagušenim jednosmjernim saobraćajem dozvoljena je uzdužna ventilacija samo ako analiza rizika pokaže da je ona prihvatljiva i/ili ako su preduzete posebne mjere, kao što je odgovarajuće upravljanje saobraćajem, kraći

razmaci između izlaza za slučaj opasnosti, odvod dima u pojedinim dionicama tunela i druge.

Poprečni ili polupoprečni sistem ventilacije koji odvodi dim u slučaju požara, koristi se u tunelu u kojem je potreban mehanički sistem ventilacije, pod uslovom da je analizom iz stava 2 ovog člana dokazana neprihvatljivost uzdužne ventilacije.

Za tunel duži od 3.000 m, sa dvosmjernim saobraćajem i saobraćajnim opterećenjem većim od 2.000 vozila po saobraćajnoj traci na dan, koji ima kontrolni centar i poprečnu, odnosno polupoprečnu ventilaciju, u pogledu ventilacije preduzimaju se sljedeće mjere:

- 1) postavljaju se žaluzine za odvod vazduha i dima iz tunela koje se mogu automatski aktivirati pojedinačno ili grupno;
- 2) stalno se prati uzdužna brzina vazduha i podešava ventilacioni sistem (odvodne žaluzine, ventilatori i slično).

Stanice za slučaj opasnosti

Član 16

Stanice za slučaj opasnosti izvode se kao kabine ili udubljenja u bočnom zidu, a smještaju se blizu portala tunela sa spoljašnje strane i unutar tunela, na međusobnoj udaljenosti koja kod novih tunela ne može da bude veća od 150 m, a u postojećim tunelima ne veća od 250 m.

Stanice za slučaj opasnosti sadrže najmanje jedan telefon i dva protivpožarna aparata.

Ako je stanica za slučaj opasnosti odvojena vratima od tunela, na uočljivom mjestu stanice postavlja se tabla sa natpisom na crnogorskom i engleskom jeziku, koja upozorava korisnike da prostor ne obezbjeđuje zaštitu od požara i koji glasi: "OVO PODRUČJE NE PRUŽA ZAŠTITU OD POŽARA slijedite saobraćajne znakove za izlaz u slučaju opasnosti".

Snabdijevanje vodom

Član 17

Svi tuneli treba da budu snabdjeveni dovoljnom količinom vode putem hidranta ili na drugi odgovarajući način.

Hidranti se postavljaju blizu ulaza u tunel i unutar tunela, na međusobnoj udaljenosti najviše do 250 m.

Upravljački centar

Član 18

U tunelu dužine veće od 3.000 m sa saobraćajnim opterećenjem većim od 2.000 vozila po saobraćajnoj traci na dan obezbjeđuje se upravljački centar.

Jedan upravljački centar može da obavlja nadzor nad više tunela.

Sistem nadzora

Član 19

U tunelu koji ima upravljački centar, postavljaju se sistemi za praćenje i sistemi za automatsko otkrivanje opasnosti na putu (zaustavljeno vozilo, saobraćajna nezgoda, kretanje vozila u suprotnom smjeru, predmet na putu, kretanje pješaka u tunelu, sporo kretanje vozila, požar i slično).

Sistemi iz stava 1 ovog člana omogućavaju neprekidno praćenje stanja i upozorenja iz upravljačkog centra i postavljaju se duž tunela kao i u ulazno-izlaznim zonama tunela.

U zoni izlaza za slučaj opasnosti postavljaju se sistemi video nadzora opšte namjene sa mogućnošću uvećanja prikaza.

U tunelu koji nema upravljački centar, a kod kojeg je rad mehaničke ventilacije za kontrolu dima različit od automatskog rada ventilacije za kontrolu zagađivača, postavljaju se automatski sistemi za otkrivanje požara.

Oprema za zatvaranje tunela

Član 20

Ispred ulaza u tunel dužine veće od 1.000 m postavlja se uređaj za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova (semafor) tako da se tunel može zatvoriti u slučaju opasnosti.

Ispred ulaza u tunel može se postaviti i dodatna oprema za zatvaranje tunela, kao što su saobraćajni znakovi sa izmjenljivim sadržajem poruka i branici.

Tunel duži od 3.000 m koji ima upravljački centar i saobraćajno opterećenje veće od 2.000 vozila po saobraćajnoj traci na dan, mora da ima opremu za zaustavljanje vozila u slučaju opasnosti na razmacima ne većim od 1.000 m.

Opremu za zaustavljanje vozila u slučaju opasnosti čine uređaji za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova i moguća dodatna sredstva kao što su zvučnici, znakovi sa izmjenljivim sadržajem poruka i branici.

Komunikacioni sistemi

Član 21

U tunelu dužine veće od 1.000 m i saobraćajnim opterećenjem većim od 2.000 vozila po saobraćajnoj traci na dan, ugrađuje se oprema za dvosmjernu radio-komunikaciju koju koriste službe za hitne intervencije.

U tunelu koji ima upravljački centar mora da postoji mogućnost prekida radio emitovanja kanala namijenjenih korisnicima tunela, radi saopštavanja hitnih obavještenja.

Evakuacioni putevi i ostala mjesta u tunelu na kojima korisnici tunela čekaju evakuaciju na otvoren prostor, opremaju se zvučnicima radi davanja informacija.

Snabdijevanje električnom energijom

Član 22

Instalacije za napajanje tunela električnom energijom iz sistema napajanja (elektrodistributivne mreže, agregatskog odnosno stabilisanih izvora napajanja) treba da budu izgrađene na način da u slučaju opasnosti omoguće rad bezbjednosne opreme tunela potrebne za uspješnu evakuaciju i zatvaranje tunela.

Električna, mjerna, regulaciona i kontrolna kola projektuju se na način da kvar u električnim kolima koja napajaju opremu koja mora da radi u toku požara ili drugog havarijskog režima rada, ne utiče na rad cijelog električnog sistema napajanja.

U novim tunelima instalacije potrebno je postaviti na način da budu fizički sakrivene, protivpožarno i mehanički zaštićene, a da omogućavaju eventualnu intervenciju na saniranju kvara na instalacijama, odnosno dodavanje novih instalacija.

Izuzetno od stava 3 ovog člana instalacije (kablovi) koji napajaju tehnološku i tehničku opremu mogu da se postave na posebne nosače (regale) u otvorenom dijelu tunela.

Otpornost opreme na požar

Član 23

Nivo otpornosti cijelokupne tunelske opreme na požar treba da bude u skladu sa otpornošću građevinske konstrukcije tunela na požar, uzimajući u obzir tehnološke mogućnosti radi uspostavljanja potrebnih bezbjednosnih funkcija u slučaju požara.

Mjere koje se odnose na korišćenje tunela

Član 24

Korišćenje tunela se organizuje na način koji obezbjeđuje neprekidno i bezbjedno odvijanje saobraćaja kroz tunel.

Lica koja rade u tunelu, uključujući i pripadnike hitnih službi, stalno se osposobljavaju za obavljanje svojih poslova.

Vrijeme pristupa hitnih službi u slučaju opasnosti u tunelu mora da bude što kraće i mora biti mjereno za vrijeme periodičnih vježbi i konkretnih opasnosti.

Za dvosmjerne tunele sa velikim saobraćajnim opterećenjem, analizom rizika se utvrđuje da li će hitne službe biti smještene u blizini tunela ili na oba kraja tunela.

Plan hitnih intervencija izrađuje se za sve tunele.

U tunelu koji počinje ili se završava izvan teritorije Crne Gore, izrađuje se jedan plan hitnih intervencija za obje države.

Potpuno ili djelimično zatvaranje saobraćajnih traka zbog planiranih građevinskih radova ili radova na redovnom održavanju uvijek počinje izvan tunela, pri čemu se koristi saobraćajna signalizacija i oprema u skladu sa propisom kojim se uređuje saobraćajna signalizacija.

U slučaju opasnosti u tunelu sve tunelske cijevi se odmah zatvaraju za saobraćaj.

Zatvaranje iz stava 7 ovog člana je potrebno izvršiti aktiviranjem opreme ispred portala tunela, kao i znakova sa izmenljivim sadržajem poruka, uređaja za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova i branika, tako da se saobraćaj u tunelu i izvan njega što brže zaustavi.

Plan hitnih intervencija

Član 25

Plan hitnih intervencija sadrži:

- 1) popis nadležnih službi za reagovanje u slučaju opasnosti u tunelu;
- 2) komandne linije i način koordinacije nadležnih službi;
- 3) način praćenja bezbjednosti saobraćaja, kao i metode alarmiranja;
- 4) slučajeve u kojima neispravnost opreme ili nedostaci vezani za ljudski faktor zahtijevaju zatvaranje tunela za saobraćaj, a u cilju bezbjednosti saobraćaja;
- 5) saobraćajne događaje ili događaje iz neposrednog tunelskog okruženja koji zahtijevaju da tunel bude zatvoren;
- 6) ljudske i kadrovske kapacitete i resurse i opremu koja je neophodna za intervencije;
- 7) algoritme rada i načina funkcionisanja tunelske opreme u slučaju opasnosti u tunelu;
- 8) plan pristupa do mjesta na kojem je nastala opasnost u tunelu i plan evakuacije.

Plan hitnih intervencija je osnov za efikasno programiranje elemenata informacionih sistema i rada tunelske opreme, adekvatnu eksploataciju tunela u smislu bezbjednosti odvijanja saobraćaja i sastavni je dio dokumentacije u postupcima za dobijanje građevinske i upotrebne dozvole za tunel.

Tokom eksploatacije tunela plan hitnih intervencija je neophodno kontinuirano ažurirati i nadograđivati u skladu sa stečenim iskustvima, razvojem tehnologije i izmjenama propisa iz oblasti bezbjednosti saobraćaja i protivpožarne zaštite.

Zatvaranje tunela i alternativni putni pravci

Član 26

U slučaju zatvaranja tunela korisnici tunela treba da budu obaviješteni putem sredstava za obavješćavanje o optimalnim alternativnim putnim pravcima.

Alternativni putni pravci su dio plana hitnih intervencija u slučaju zatvaranja tunela.

Prevoz opasnih materija u tunelu

Član 27

Pri prevozu opasnih materija kroz tunel primjenjuju se propisi kojima se uređuje prevoz opasnih materija i preduzimaju se sljedeće mjere:

- 1) izrada analize rizika prije definisanja uslova i načina prevoza opasnih materija kroz tunele;
- 2) postavljanje odgovarajućih saobraćajnih znakova na ulazima u tunel, odnosno prije tunela na dovoljnoj udaljenosti, kako bi se vozačima omogućio izbor alternativnih pravaca;
- 3) utvrđivanje posebnih operativnih mjera čija je svrha smanjenje rizika prilikom prevoza opasnih materija u tunelu.

Preticanje teškim teretnim vozilom u tunelu i bezbjedno rastojanje između vozila

Član 28

Ako se teškim teretnim vozilima dozvoljava preticanje u tunelu sa najmanje dvije saobraćajne trake po smjeru potrebno je izvršiti analizu rizika.

Učesnici u saobraćaju se saobraćajnom signalizacijom obavješćavaju o odgovarajućim bezbjednim brzinama kretanja i o najmanjem rastojanju između vozila.

Najmanje rastojanje između putničkih vozila jednako je dužini puta koje vozilo pri datoj brzini pređe za dvije sekunde.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, za teška teretna vozila rastojanje između vozila jednako je dužini puta koje vozilo pri datoj brzini pređe za četiri sekunde.

U slučaju zaustavljanja saobraćaja u tunelu, bezbjedno rastojanje između vozila je najmanje 5 m, osim ako to nije moguće zbog hitnog zaustavljanja.

Saobraćajna signalizacija

Član 29

Saobraćajna signalizacija i oprema za tunel, kao i način postavljanja mora da bude u skladu sa propisom kojim se uređuje saobraćajna signalizacija.

Svi saobraćajni znaci i oprema koji kao izvor napajanja koriste električnu energiju, moraju da budu spojeni na rezervni izvor napajanj (UPS).

Saobraćajnim znacima u tunelu označavaju se:

- 1) zaustavne površine;
- 2) izlazi za slučaj opasnosti (koristi se isti znak za sve vrste izlaza u slučaju opasnosti);
- 3) pješačke staze za slučaj opasnosti;
- 4) stanice za slučaj opasnosti (koriste se znakovi kojima se označava postojanje telefona za slučaj opasnosti i vatrogasnih aparata).

Na ulazu u tunel u kojem korisnici primaju obavješćenja putem radio prijemnika postavljaju se saobraćajni znaci koji govore o odgovarajućem načinu primanja obavješćenja.

Na svakom ulazu u tunel postavlja se saobraćajni znak koji označava naziv i dužinu tunela.

Na ulazu u tunel postavljaju se table za označavanje stalnih prepreka unutar gabarita slobodnog profila puta.

U tunelu dužine veće od 3.000 m, preostala dužina tunela označava se na svakih 1.000 m.

Oznake na kolovozu

Član 30

U tunelu sa dvosmjernim saobraćajem, vidljivost središnje linije koja razdvaja saobraćajne trake mora da bude pojačana tehničkim sredstvima za poboljšanje vidljivosti (markeri, prizme i slično).

Ivice kolovoza u tunelu označavaju se tehničkim sredstvima za poboljšanje vidljivosti (markeri, prizme i slično).

Označavanje stanice za slučaj opasnosti

Član 31

Stanica za slučaj opasnosti označava se znakom obavještenja na kojem se ističe oprema iz člana 16 stav 2 ovog pravilnika koja je dostupna korisnicima puta.

Izgled znakova iz stava 1 ovog člana dat je u Prilogu 2.

Zaustavne površine

Član 32

Izgled znaka za označavanje zaustavnih površina dat je u Prilogu 3.

Izlazi u slučaju opasnosti

Član 33

Saobraćajni znaci koji označavaju izlaz u slučaju opasnosti izvode se sa sopstvenim izvorom svjetlosti, a postavljaju se na bočne zidove neposredno kod vrata izlaza za slučaj opasnosti i to najmanje 2 m iznad visine pješačkog hodnika.

Saobraćajni znaci koji označavaju udaljenost izlaza u slučaju opasnosti postavljaju se na bočnim zidovima tunela na rastojanju do 25 m i visini od 1 do 1,5 m iznad nivoa puta za izlaz u slučaju opasnosti, a označavaju smjer u kome se nalazi izlaz za slučaj opasnosti i udaljenost do njega.

Izgled znakova za označavanje izlaza u slučaju opasnosti dat je u Prilogu 4.

Oznake saobraćajnih traka

Član 34

Semafori za regulisanje kretanja vozila po saobraćajnim trakama postavljaju se iznad osa saobraćajnih traka na ulazu u tunel.

Izgled semafora za regulisanje kretanja vozila po saobraćajnim trakama dat je u Prilogu 5.

Znaci sa izmjenljivim sadržajem poruka

Član 35

Znaci sa izmjenljivom sadržinom poruka treba da imaju jasna značenja kojima se korisnici tunela obavještavaju o zagušenju saobraćaja, kvaru, nezgodi, požaru ili drugoj opasnosti.

Prilozi

Član 36

Prilozi 1 do 5 čine sastavni dio ovog pravilnika.

Stupanje na snagu

Član 37

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-342/21-10482/2

Podgorica, 8. oktobra 2021. godine

Ministar,

Mladen Bojanić, s.r.

INFRASTRUKTURNE MJERE

		Saobraćaj (PGDS) ≤2000 vozila po saobraćajnoj traci		Saobraćaj (PGDS) >2000 vozila po saobraćajnoj traci			Obavezni dodatni uslovi koji se primjenjuju, ili komentari
		500-1000m	>1000m	500-1000m	1000-3000m	>3000m	
Strukturne mjere	Dvije ili više tunelskih cijevi						Obavezno gdje će u periodu od 15 godina očekivano saobraćajno opterećenje biti (PGDS)>10000 vozila po saobraćajnoj traci
	Uzdužni nagib≤5%	*	*	*	*	*	Obavezno osim ako usljed geografskih uslova nije moguće drugo rješenje
	Staze za slučaj opasnosti	*	*	*	*	*	Obavezno gdje ne postoji zaustavna traka, ukoliko nije ispoštovan uslov u st. 1 i 2 člana 9. U postojećim tunelima gdje ne postoji zaustavna traka, niti dodatna staza za slučaj opasnosti, biće preduzele pojačane mjere
	Izlaz za slučaj opasnosti najmanje na svakih 500m	o	o	*	*	*	Primjena izlaza za slučaj opasnosti u postojećim tunelima se procjenjuje od slučaja do slučaja
	Poprečne veze za prolazak vozila hitnih službi najmanje na svakih 500m	o	o/•	o	o/•	•	Obavezno u tunelima sa dvije tunelske cijevi dužim od 1500m
	Prolaz kroz razdjelnu ogradu (razdjelni pojas) van svakog portala tunela	•	•	•	•	•	Obavezno van tunela san dvije ili više tunelskih cijevi gdje god je to geografski moguće
	Zaustavne površine najmanje na svakih 1000m	o	o	o	o/•	o/•	Obavezno u novim tunelima za dvosmjerni saobraćaj > 1500m bez zaustavnih traka. U postojećim tunelima za dvosmjerni saobraćaj> 1500m, zavisno od analize. Za oba, nove i postojeće tunele, zavisno od dodatne upotrebljive širine tunela
	Odvodenje tečnosti (zapaljive i otrovne)	*	*	*	*	*	Obavezno gdje je dozvoljen prevoz opasnih materija
	Otpornost tunelske konstrukcije na požar	•	•	•	•	•	Obavezn gdje lokalno urušavanje može imati katastrofalne posljedice

- - obavezno za sve tunele
- * - obavezno sa izuzecima
- o - nije obavezno
- o/• - preporučljivo

		Saobraćaj (PGDS) ≤2000 vozila po saobraćajnoj traci		Saobraćaj (PGDS) >2000 vozila po saobraćajnoj traci			Obavezni dodatni uslovi koji se primjenjuju, ili komentari
		500-1000m	>1000m	500-1000m	1000-3000m	>3000m	
Rasvjeta	Normalna rasvjeta	•	•	•	•	•	
	Sigurnosna rasvjeta	•	•	•	•	•	
	Osvjetljenje za evakuaciju	•	•	•	•	•	
Ventilacija	Mehanička ventilacija	o	o	o	•	•	
	Posebne odredbe za polupoprečnu ventilaciju	o	o	o	o	•	Obavezno u tunelima sa dvosmjernim saobraćajem gdje postoji kontrolni centar
Stanice za slučaj opasnosti	najmanje na svakih 150m	*	*	*	*	*	Opremljen sa telefonom i 2 protivpožarna aparata. U postojećim tunelima maksimalno dozvoljeno rastojanje je do 250m.
Snabdjevanje vodom	Namanje na svakih 250m	•	•	•	•	•	Ukoliko nije dostupno, u tom slučaju obavezno obezbjediti dovoljnu količinu vode.
Saobraćajni znakovi	Poglavlje saobraćajne signalizacije	•	•	•	•	•	Za sve bezbjednosne uređaje za korisnike tunela.
Kontrolni centar		o	o	o	o	•	Nadzor nekoliko tunela može biti centralizovan unutar jednog kontrolnog centra
Sistem za praćenje	Video	o	o	o	o	•	Obavezno gdje postoji kontrolni centar
	Automatsko otkrivanje saobraćajnih nezgoda i/ili detekcije požara	•	•	•	•	•	Najmanje jedan od dva sistema je obavezan u tunelima sa kontrolnim centrom
Oprema za zatvaranje sistema	Semafori prije ulaza	o	•	o	•	•	
	Semafori unutar tunela najmanje na svakih 1000m	o	o	o	o	o/•	Preporučljivo ukoliko postoji kontrolni centar i dužina prelazi 3000m

• - obavezno za sve tunele

* - obavezno sa izuzecima

o - nije obavezno

o/• - preporučljivo

		Saobraćaj (PGDS) ≤2000 vozila po saobraćajnoj traci		Saobraćaj (PGDS) >2000 vozila po saobraćajnoj traci			Obavezni dodatni uslovi koji se primjenjuju, ili komentari
		500-1000m	>1000m	500-1000m	1000-3000m	>3000m	
Komunikacioni sistemi	Oprema za dvosmjernu radio-komunikaciju koju koriste hitne službe	o	o	o	•	•	
	Hitna radio obavještenja za korisnike tunela	•	•	•	•	•	Obavezno gdje postoji oprema za dvosmjernu radio komunikaciju za korisnike tunela i gdje postoji kontrolni centar
	Zvučnici radi davanja informacija u evakucionim putevima i izlazima za slučaj opasnosti	•	•	•	•	•	Obavezno kada korisnici tunela čekaju evakuaciju na otvoreni prostor
Instalacije za napajanje tunela električnom energijom		•	•	•	•	•	Da se obezbjedi funkcionalnost neophodne bezbjednosne opreme najmanje tokom tokom trajanja evakuacije korisnika tunela.
Opornost opreme na požar		•	•	•	•	•	Ima za cilj da održi neophodne bezbjednosne funkcije

• - obavezno za sve tunele

* - obavezno sa izuzecima

o - nije obavezno

o/• - preporučljivo

SAOBRAĆAJNI ZNACI KOJIMA SE ISTIČE OPREMA ZA STANICE ZA SLUČAJ OPASNOSTI




SAOBRAĆAJNI ZNAK ZA OZNAČAVANJE ZAUSTAVNIH POVRŠINA



SAOBRAĆAJNI ZNACI ZA OZNAČAVANJE IZLAZA U SLUČAJU OPASNOSTI



SEMAFORI ZA REGULISANJE KRETANJA VOZILA PO SAOBRAĆAJNIM TRAKAMA



1365.

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 17 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list CG“, br. 40/10, 6/13 i 70/17), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici od 11. oktobra 2021. godine, donio je

**ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU TARIFE PO KOJOJ SE OBRAČUNAVAJU
NAKNADE ZA VRŠENJE USLUGA KOJE OBAVLJA CENTRALNA BANKA CRNE
GORE**

Član 1

U Odluci o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore („Službeni list CG“, br. 29/11, 22/12, 58/13, 12/14, 22/14, 48/14, 32/15, 15/17 i 24/18), TARIFNI BROJ 2: KONTROLA BANAKA, mijenja se i glasi:

„TARIFNI BROJ 2: SUPERVIZIJA KREDITNIH INSTITUCIJA

2.1.	Naknada za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sticanje ili povećanje kvalifikovanog učešća u kreditnoj instituciji do 50% učešća	5.000,00 EUR	90201-MBR
2.2.	Naknada za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sticanje ili povećanje kvalifikovanog učešća u kreditnoj instituciji od nivoa koji je jednak ili veći od 50% učešća	10.000,00 EUR	90202-MBR
2.3.	Naknada za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje podrške	2.000,00 EUR	90203-MBR
2.4.	Naknada za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora i predsjednika upravnog odbora kreditne institucije	500,00 EUR	90204-MBR
2.5.	Naknada za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad kreditne institucije	30.000,00 EUR	90205-MBR
2.6.	Naknada za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova koji nijesu utvrđeni rješenjem o izdavanju dozvole za rad kreditne institucije	1.000,00 EUR	90206-MBR
2.7.	Naknada za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje filijale kreditne institucije u trećoj zemlji	10.000,00 EUR	90207-MBR
2.8.	Naknada za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad filijale kreditne institucije iz treće zemlje	7.500,00 EUR	90208-MBR
2.9.	Naknada za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje predstavništva kreditne institucije iz treće zemlje	3.000,00 EUR	90209-MBR
2.10.	Naknada za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje zavisnog pravnog lica kreditne institucije u inostranstvu	1.000,00 EUR	90210-MBR
2.11.	Naknada za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja u slučaju statusne promjene kreditne institucije (spajanje, podjela, odvajanje uz osnivanje jedne ili više kreditnih institucija)	15.000,00 EUR	90211-MBR
2.12.	Naknada za odlučivanje po zahtjevu za davanje odobrenja za uključivanje dobiti tekuće godine u redovni osnovni kapital kreditne institucije	1.000,00 EUR	90212-MBR
2.13.	Naknada za odlučivanje po zahtjevu za davanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala u	1.000,00 EUR	90213-MBR

	redovni osnovni kapital, dodatni osnovni kapital i dopunski kapital kreditne institucije		
2.14.	Naknada za odlučivanje po zahtjevu za davanje odobrenja za raspoređivanje u redovni osnovni kapital, dodatni osnovni kapital ili dopunski kapital kreditne institucije instrumenata kapitala na osnovu diskrecionog prava kreditne institucije	1.000,00 EUR	90214-MBR
2.15.	Naknada za odlučivanje po zahtjevu za davanje odobrenja za korišćenje konzervativne procjene osnovne izloženosti kreditne institucije prema instrumentima kapitala koji su uključeni u indekse, prilikom izračunavanja regulatornog kapitala	1.000,00 EUR	90215-MBR
2.16.	Naknada za odlučivanje po zahtjevu za smanjenje instrumenata redovnog osnovnog, dopunskog ili dodatnog kapitala	1.000,00 EUR	90216-MBR
2.17.	Naknada za odlučivanje po zahtjevu za korišćenje internih pristupa za izračunavanje kapitalnih zahtjeva	1.000,00 EUR	90217-MBR
2.18.	Naknada za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za zaključenje pravnog posla kojim stiže akcije ili udjele u drugim pravnim licima	2.000,00 EUR	90218-MBR
2.19.	Naknada za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za izbor društva za reviziju	2.000,00 EUR	90219-MBR
2.20.	Naknada za izdavanje potvrde kreditnoj instituciji iz registra kreditnih institucija	100,00 EUR	90220-MBR
2.21.	Godišnja naknada za kontrolu kreditnih institucija i filijala kreditnih institucija iz treće zemlje	0,065% od ukupnog iznosa aktive svih kreditnih institucija i filijala kreditnih institucija iz trećih zemalja na kraju godine koja prethodi godini za koju se obračunava naknada	90221-MBR

Naknade po tarifnim stavovima od 2.1. do 2.20. naplaćuju se prije izdavanja odgovarajućih rješenja ili potvrda i podnosilac zahtjeva je dužan da dokaz o uplati ove naknade dostavi uz zahtjev za izdavanje dozvole, odobrenja ili potvrde.

Osnovicu za raspoređivanje ukupne naknade iz tarifnog stava 2.21. čini ukupan iznos aktive svih kreditnih institucija i filijala kreditnih institucija iz trećih zemalja, na kraju godine koja prethodi godini za koju se obračunava naknada, uvećan za iznos aktive kreditnih institucija i filijala kreditnih institucija iz trećih zemalja koje su otpočele sa radom u tekućoj godini, sa stanjem na kraju prvog mjeseca od početka njihovog rada. Iznos pojedinačne naknade za kreditne institucije i filijale kreditnih institucija iz trećih zemalja utvrđuje se tako što se iznos koji predstavlja procentualno učešće ukupne aktive kreditnih institucija i filijala kreditnih institucija iz trećih zemalja u osnovici za raspoređivanje ukupne naknade, rasporedi primjenom sljedećih kriterijuma:

- 50% tog iznosa rasporedi na sve kreditne institucije i filijale kreditnih institucija iz trećih zemalja u jednakim iznosima,
- 50% tog iznosa rasporedi na kreditne institucije i filijale kreditnih institucija iz trećih zemalja srazmjerno njihovom pojedinačnom učešću u ukupnoj aktivni kreditnih institucija i filijala kreditnih institucija iz trećih zemalja.

Naknade po tarifnom stavu 2.21. naplaćuju se mjesečno, na osnovu privremenog obračuna, a konačni obračun ukupne godišnje naknade za kontrolu vrši se na kraju godine za koju se obračunava naknada, s tim da se za kreditne institucije i filijale kreditnih institucija iz trećih zemalja koje su otpočele sa radom poslije januara tekuće

godine, ukupna godišnja naknada naplaćuje srazmjerno broju preostalih mjeseci u toj godini. “

Član 2

U TARIFNOM BROJU 4: PLATNI PROMET U ZEMLJI, u nazivu dijela „Prekonoćna salda na transakcionim računima banaka u RTGS sistemu“ i u tarifnom stavu 4.14. riječ „banaka“ zamjenjuje se riječima: „kreditnih institucija“.

Član 3

TARIFNI BROJ 6: KREDITNI REGISTAR mijenja se i glasi:

„TARIFNI BROJ 6: KREDITNI REGISTAR

6.1.	Naknada po ostvarenom upitu obveznika dostavljanja podataka za potrebe vođenja Kreditnog registra	3,00 EUR po upitu	90601-MBR
6.2.	Naknada po ostvarenom upitu pravnih lica i fizičkih lica koja obavljaju djelatnost o podacima koji se vode o njihovom kreditnom zaduženju	3,00 EUR po upitu	90602-MBR
6.3.	Naknada po ostvarenom upitu fizičkih lica o podacima koji se vode o njihovom kreditnom zaduženju	3,00 EUR po upitu	90603-MBR

Naknada po tarifnom stavu 6.1. plaća se kvartalno, u roku od osam dana od dana izdavanja fakture Centralne banke.

Naknade po tarifnim stavovima 6.2. i 6.3. naplaćuju se prije davanja podataka iz Kreditnog registra i podnosilac zahtjeva je dužan da dokaz o uplati ove naknade dostavi uz zahtjev za korišćenje podataka iz Kreditnog registra. Za upite upućene putem elektronskog servisa (upotrebom digitalnog sertifikata) plaćanje naknade se vrši na način koji je definisan korisničkim uputstvom koje Centralna banka objavljuje na svojoj internet stranici.“

Član 4

Do početka primjene ove odluke, za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora i predsjednika upravnog odbora kreditne institucije plaćaju se naknade u visini utvrđenoj za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za izbor izvršnog direktora banke, odnosno člana odbora direktora banke.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. januara 2022. godine.

O.br. 0101-6753-2/2021

Podgorica, 11. oktobar 2021. godine

Savjet Centralne banke Crne Gore
Predsjedavajući guverner,
dr **Radoje Žugić**,s.r.

1366.

Na osnovu člana 12 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Montenegro Works“ („Službeni list CG“, br. 85/21 i 86/21) i člana 16 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Montenegro Works“ („Službeni list CG“, broj 90/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU „MONTENEGRO WORKS“

Za izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Montenegro Works“ imenuju se Filip Radulović.

Broj: 04-4869/2

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1367.

Na osnovu člana 2 stav 2 i člana 8 alineja 8 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Montenegro Works“ („Službeni list CG“, br. 85/21 i 86/21), a u vezi sa članom 12 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Montenegro Works“ („Službeni list CG“, broj 90/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
„MONTENEGRO WORKS“

Za članove Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Montenegro Works“ imenuju se:

- Miloš Rajković,
- Milena Milović,
- Bodin Šćepanović,
- Pal Kovacs i
- Ivanka Višnjić.

Broj: 04-4870/2

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1368.

Shodno članu 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V. D. DIREKTORA
UPRAVE ZA SARADNJU SA DIJASPOROM
- ISELJENICIMA

Seidu Hadžiću, vršiocu dužnosti direktora Uprave za saradnju sa dijasporom - iseljenicima, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određen za vršioca dužnosti direktora ove uprave.

Broj: 04-4944/2

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1369.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA
UPRAVE ZA SARADNJU SA DIJASPOROM – ISELJENICIMA

Za vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju sa dijasporom - iseljenicima određuje se Seid Hadžić, diplomirani ekonomista, dosadašnji vršilac dužnosti direktora, do imenovanja direktora ove uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4945/2

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1370.

Na osnovu člana 16 stav 3 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG“, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU SAVJETNIKA POTPREDSJEDNIKA
VLADE CRNE GORE

Za savjetnika potpredsjednika Vlade Crne Gore za digitalne medije imenuje se Radivoje Koprivica.

Broj: 04-4976/2

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1372.

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA DIREKTORA
UPRAVE JAVNIH RADOVA

Skenderu Šarkinoviću, pomoćniku direktora Uprave javnih radova - rukovodiocu Sektora za finansijsko-računovodstvene poslove, prestaje mandat na lični zahtjev.

Broj: 04-4766/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1373.

Shodno članu 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V. D. GENERALNOG DIREKTORA
DIREKTORATA ZA INVESTICIJE U TURIZMU U MINISTARSTVU
EKONOMSKOG RAZVOJA

Marku Vukaševiću, vršiocu dužnosti generalnog direktora Direktorata za investicije u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određen za vršioca dužnosti generalnog direktora ovog direktorata.

Broj: 04-4940/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1374.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA
DIREKTORATA ZA INVESTICIJE U TURIZMU U MINISTARSTVU
EKONOMSKOG RAZVOJA

Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za investicije u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja određuje se Marko Vukašević, diplomirani ekonomista, dosadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4941/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1375.

Shodno članu 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V. D. GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA INDUSTRIJSKI I REGIONALNI RAZVOJ U MINISTARSTVU
EKONOMSKOG RAZVOJA

Renati Milutinović, vršiteljki dužnosti generalne direktorice Direktorata za industrijski i regionalni razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određena za vršiteljku dužnosti generalne direktorice ovog direktorata.

Broj: 04-4936/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1376.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA INDUSTRIJSKI I REGIONALNI RAZVOJ U MINISTARSTVU
EKONOMSKOG RAZVOJA

Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za industrijski i regionalni razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja određuje se Renata Milutinović, magistar ekonomskih nauka, dosadašnja vršiteljka dužnosti generalne direktorice, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4937/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1377.

Shodno članu 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V. D. GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA RAZVOJNE POLITIKE U TURIZMU U MINISTARSTVU
EKONOMSKOG RAZVOJA

Aleksandri Gardašević Slavuljica, vršiteljki dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvojne politike u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određena za vršiteljku dužnosti generalne direktorice ovog direktorata.

Broj: 04-4938/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1378.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA RAZVOJNE POLITIKE U TURIZMU U MINISTARSTVU
EKONOMSKOG RAZVOJA

Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvojne politike u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja određuje se Aleksandra Gardašević Slavuljica, magistar ekonomskih nauka, dosadašnja vršiteljka dužnosti generalne direktorice, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4939/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1379.

Shodno članu 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V. D. GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE U MINISTARSTVU EKONOMSKOG
RAZVOJA

Jevrosimi Pejović, vršiteljki dužnosti generalne direktorice Direktorata za rad i zapošljavanje u Ministarstvu ekonomskog razvoja, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određena za vršiteljku dužnosti generalne direktorice ovog direktorata.

Broj: 04-4942/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1380.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE U MINISTARSTVU EKONOMSKOG
RAZVOJA

Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za rad i zapošljavanje u Ministarstvu ekonomskog razvoja određuje se Jevrosima Pejović, specijalista art. psihologije, dosadašnja vršiteljka dužnosti generalne direktorice, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4943/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1381.

Shodno članu 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V. D. GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA TRGOVINSKU SARADNJU I EKONOMSKE ODNOSI SA
INOSTRANSTVOM U MINISTARSTVU EKONOMSKOG RAZVOJA

Jeleni Janković, vršiteljki dužnosti generalne direktorice Direktorata za trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomskog razvoja, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određena za vršiteljku dužnosti generalne direktorice ovog direktorata.

Broj: 04-4928/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1382.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI
GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA TRGOVINSKU SARADNJU I
EKONOMSKE ODNOSNE SA INOSTRANSTVOM U MINISTARSTVU
EKONOMSKOG RAZVOJA

Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomskog razvoja određuje se Jelena Janković, diplomirani ekonomista, dosadašnja vršiteljka dužnosti generalne direktorice, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4929/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1383.

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", br. 78/18 i 70/21), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 4 i članom 134 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU MANDATA GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA ZA
UPRAVLJANJE OTPADOM I KOMUNALNI RAZVOJ U RANIJEM
MINISTARSTVU ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Draganu Asanoviću, generalnom direktoru Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u ranijem Ministarstvu održivog razvoja i turizma, prestaje mandat zbog ukidanja Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Broj: 04-4838/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1384.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA
DIREKTORATA ZA NORMATIVNE POSLOVE I UPRAVNI POSTUPAK U
TURIZMU U MINISTARSTVU EKONOMSKOG RAZVOJA

Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i upravni postupak u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja određuje se Marjan Milačić, diplomirani pravnik, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4926/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1385.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI POMOĆNICE SEKRETARA
SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

Za vršiteljku dužnosti pomoćnice sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo - rukovoditeljke Sektora za propise iz oblasti političkog sistema određuje se Irena Tišma, samostalna savjetnica I u Sekretarijatu za zakonodavstvo, do postavljenja pomoćnika sekretara - rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4849/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1386.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA NORMATIVNO UREĐENJE SISTEMA JAVNE UPRAVE I
HARMONIZACIJU PROPISA U MINISTARSTVU JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG
DRUŠTVA I MEDIJA

Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija određuje se Danijela Nedeljković Vukčević, diplomirana pravnik, dosadašnja vršiteljka dužnosti generalne direktorice, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4818/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1387.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE U JAVNOJ UPRAVI,
MEĐUNARODNU SARADNJU I IPA FONDOVE U MINISTARSTVU JAVNE
UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA

Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za strateško planiranje u javnoj upravi, međunarodnu saradnju i IPA fondove u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija određuje se Marija Hajduković, diplomirana pravnik, dosadašnja vršiteljka dužnosti generalne direktorice, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4819/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1388.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA
DIREKTORATA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, PROGRAMIRANJE I
IMPLEMENTACIJU EU FONDOVA I MEĐUNARODNU SARADNJU U
MINISTARSTVU PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA

Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta određuje se Goran Drobniak, profesor engleskog jezika i književnosti, dosadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4843/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1389.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA
DIREKTORATA ZA VASPITANJE I OBRAZOVANJE PRIPADNIKA MANJINSKIH
NARODA I NACIONALNIH ZAJEDNICA U MINISTARSTVU
PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA

Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za vaspitanje i obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih zajednica u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta određuje se Safet Kalač, profesor engleskog jezika, dosadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4844/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1390.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA
DIREKTORATA GLAVNOG DRŽAVNOG ARHITEKTE U MINISTARSTVU
EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekta u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma određuje se Mirko Žižić, dipl. inženjer arhitekture, dosadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4840/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1391.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA
DIREKTORATA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I LICENCIRANJE U
MINISTARSTVU EKOLOGIJE,
PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

Za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za inspeksijske poslove i licenciranje u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma određuje se Ljubiša Konatar, doktor nauka – nauke bezbjednosti, dosadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4842/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1392.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA
MINISTARSTVA EKOLOGIJE, PROSTORNOG
PLANIRANJA I URBANIZMA

Za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma određuje se Radovan Bojović, diplomirani pravnik, dosadašnji vršilac dužnosti sekretara, do postavljenja sekretara ovog ministarstva u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4841/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1393.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA PRIRODU U
MINISTARSTVU EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za prirodu u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma određuje se Tamara Brajović, diplomirana biološkinja, dosadašnja vršiteljka dužnosti generalne direktorice, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4839/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1394.

Na osnovu člana 14 stav 3, a u vezi sa članom 11 stav 1 alineja 1 Zakona o socijalnom savjetu („Službeni list CG“, broj 44/18), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU ČLANA
SOCIJALNOG SAVJETA CRNE GORE

Razrješava se član Socijalnog savjeta Crne Gore, predstavnik Vlade Crne Gore, Borko Bajić, raniji državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, zbog podnošenja ostavke.

Broj: 04-4932/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1395.

Na osnovu člana 14 stav 3 Zakona o socijalnom savjetu („Službeni list CG“, broj 44/18), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU ČLANICE
SOCIJALNOG SAVJETA CRNE GORE

Za članicu Socijalnog savjeta Crne Gore, predstavnicu Vlade Crne Gore, imenuje se Anka Vukićević, državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja.

Broj: 04-4927/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1396.

Shodno članu 13c stav 2 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG“, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 47/19, 72/19, 74/20 i 104/21), a u vezi sa članom 20 stav 1 alineja 3 Statuta Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, broj 01-4/2018 od 11. januara 2018. godine, Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU DIREKTORA AGENCIJE ZA KONTROLU I OBEZBJEĐENJE
KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA

Razrješava se direktor Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja prof. dr Srđa Popović, doktor geografije, prije isteka mandata.

Broj: 04-5000/2

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1397.

Shodno članu 13c stav 2 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG“, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 47/19, 72/19, 74/20 i 104/21), a u vezi sa članom 21 Statuta Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, broj 01-4/2018 od 11. januara 2018. godine, Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA
AGENCIJE ZA KONTROLU I OBEZBJEĐENJE
KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA

Za vršioca dužnosti direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja imenuje se Goran Danilović, dipl. profesor filosofije, do imenovanja direktora ove agencije u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4966/2

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1398.

Shodno članu 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V. D. GENERALNOG DIREKTORA
DIREKTORATA ZA UNUTRAŠNJE TRŽIŠTE I KONKURENCIJU U
MINISTARSTVU EKONOMSKOG RAZVOJA

Veselinu Koprivici, vršiocu dužnosti generalnog direktora Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja, prestaje vršenje navedene dužnosti na lični zahtjev.

Broj: 04-4925/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1399.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI
GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA UNUTRAŠNJE TRŽIŠTE I
KONKURENCIJU U MINISTARSTVU EKONOMSKOG RAZVOJA

Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja određuje se Jasna Vujović, diplomirani pravnik, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4931/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1400.

Shodno članu 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V. D. GENERALNOG DIREKTORA
DIREKTORATA ZA DIGITALNU EKONOMIJU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ U
MINISTARSTVU EKONOMSKOG RAZVOJA

Đorđu Brkuljanu, vršiocu dužnosti generalnog direktora Direktorata za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja, prestaje vršenje navedene dužnosti na lični zahtjev.

Broj: 04-4924/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1401.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI GENERALNE DIREKTORICE
DIREKTORATA ZA DIGITALNU
EKONOMIJU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ U MINISTARSTVU EKONOMSKOG
RAZVOJA

Za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja određuje se Marijeta Barjaktarević Lanzardi, diplomirani politikolog, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4921/3

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1402.

Shodno članu 21 stav 2 Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni list CG“, br. 44/12 i 13/18), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V. D. DIREKTORICE AGENCIJE ZA
ZAŠTITU KONKURENCIJE

Lepi Aleksić, v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određena za v. d. direktorice ove agencije.

Broj: 04-4978/2

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1403.

Shodno članu 21 stav 2 Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni list CG“, br. 44/12 i 13/18), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI
DIREKTORICE AGENCIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE

Za vršiteljku dužnosti direktorice Agencije za zaštitu konkurencije određuje se Lepa Aleksić, diplomirani pravnik, dosadašnja vršiteljka dužnosti, do imenovanja direktora ove agencije u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-4980/2

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1404.

Na osnovu člana 6 i člana 8 stav 1 alineja 2 Zakona o Fondu rada („Službeni list CG“, broj 80/20), Vlada Crne Gore je, dana 15. oktobra 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU ČETIRI ČLANA UPRAVNOG ODBORA
FONDA RADA

Razrješavaju se članovi Upravnog odbora Fonda rada, koji su imenovani na predlog ranijeg Ministarstva rada i socijalnog staranja, prije isteka mandata i to:

- 1) Rajko Komnenić, predstavnik Vlade Crne Gore,
- 2) Emir Radončić, predstavnik Vlade Crne Gore,
- 3) Rada Femić, predstavnica Vlade Crne Gore i
- 4) Admir Dizdarević, predstavnik Vlade Crne Gore.

Broj: 04-4963/2

Podgorica, 15. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1405.

Na osnovu člana 6 Zakona o Fondu rada („Službeni list CG“, broj 80/20), Vlada Crne Gore je, dana 15. oktobra 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU ČETIRI ČLANA UPRAVNOG ODBORA
FONDA RADA

1. Za članove Upravnog odbora Fonda rada, predstavnike Vlade Crne Gore, imenuju se:

- 1) Jevrosima Pejović, specijalista art. psihologije,
- 2) Vuk Novaković, diplomirani menadžer organizacije,
- 3) Radmila Sekulić, diplomirani ekonomista i
- 4) Ranko Radonjić, diplomirani turizmolog.

Broj: 04-4964/2

Podgorica, 15. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1406.

Na osnovu člana 128 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore („Sl.list CG“, broj 1/07), člana 105 stav 2, 3 i 4 i člana 106 stav 2 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list CG“, br. 11/15 , 28/15 i 42/18), Sudski savjet je na XXI - elektronskoj sjednici, održanoj 11.10.2021. godine, donio

ODLUKU

Radivoju Zekoviću, sudiji Višeg suda u Bijelom Polju, prestala je sudijska funkcija 11.10.2021. godine.

Broj: 01-6791/21-1
Podgorica, 11.10.2021. godine

Predšednica,
prof. dr **Vesna Simović Zvicer**, s.r.

1407.

Na osnovu člana 128 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore („Sl.list CG“, broj 1/07), člana 105 stav 2, 3 i 4 i člana 106 stav 2 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list CG“, br. 11/15 , 28/15 i 42/18), Sudski savjet je na XXI - elektronskoj sjednici, održanoj 11.10.2021. godine, donio

ODLUKU

Radimiru Ivanoviću, sudiji Višeg suda u Podgorici, prestala je sudijska funkcija 08.10.2021. godine.

Broj: 01-6853/21-1
Podgorica, 11.10.2021. godine

Predšednica,
prof. dr **Vesna Simović Zvicer**, s.r.